

САНА

ЧУРАПЧЫ
УЛУУБУН
ХАБЫАТА

ОЛОХ

ХАБЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 132-133 (7517—7518) © Сэтгэнийн 6 күнэ. Субуота © Сманата 25 солкубай

Сэбиэскэй былаас историятыгар тийэх точка

Россияда лон курдук 76 жыл аяраа өртүгөр садаламыт сэбиэскэй былаас «оройгондох хаамыта» дини ааттанааччы быыл алтынны 26 күнүгөр үйэтин түмүктэтэ. «Российской Федерацияда олохтоох бэйэни салайынышы реформалыар туһунан» Президент Ыйаада илин баттана. Дээ итинэн тоталитарнай режим торутунан буолбут ССКП кэбинтэн икис суолталаах система суох оҥолуна. Ити икис хаһан да төрөнгө көрүө суох курдук көһөнгөнү үрөйүн В. Ельцин кылаабынай историческай үтүөтүнэн-оҥотунэн ааттаннара дини аабыаха сөн.

Президент Ыйааһынан куораттардаагы уонна оройуоннардаагы Сэбиэттэр үлэлэрэ тохтоуллар, кинилэр функцияллара олохтоох дьаһалталарга бериллэр. 1993 сыл ахсынньытаан 1994 сыл бэс ыйыгар дэри олохтоох бэйэни дьаһаныыт представительдээх органныгар быбардыр мытыллаахтара. Ити органныр эбэһинистэригар олохтоох бюджеты уонна ол толорулуутун туһунан очуоту бигэргэтин, олохтоох нолуоктары итинэн түһэниэри олохтоонун, регион сайдыытын программатын бигэргэтин, ону тэҥэ олохтоох дьаһалта баһылытын үлэтин хонтуруоллаанын илтирэхтэра.

Кэбинн сылларга араас таһымнаах Сэбиэттэр өртүлэрттэн дойдуга демократическай уларытылары мытыла мэдэи суоһанын биричинэтин агардас умуллубат

XIX партконференция кэбинтэн М. Горбачев суббалаһининэн регионнар партинай сирдэиттэра бэйэлэрин аппараттарын илдэ Сэбиэттэр уорабайдыргар көһөн олохсуйбуттарынан эра быһаарар тутах буолуо. Историяны арыйы дригитин: көрөр буоллаха, Сэбиэттэр бэйэлэрин айылбазарынан хара мангайгыттан наар урусхаллыр, быһымы-майгыны түөрэгиттэр аналламмытара ырылас гына түһэр. 1905, 1917 сылларга онук буолуота, оччолорго кинилэр көмөлөрүнэн Россия империята урусхалламмыта. 80-с сыллар ортолорутар эмэ ити хатыламмыта, оччолорго Сэбиэттэр бары өртүнэн былаастаахтарын туһунан М. Горбачевунаа быраһыллыбыт лозунг бастаан ССРС үрэллиттэргэ тириэтибэ, онтон тийэх күнүгэра тийэ Россия биир союзотугар суоһабыта.

В. Лениннен айыллыбыт «Былааһы бүтүнүү—Сэбиэскэ» дини деһиз—атынык эттэххэ, чончу сиргэ-уокка адыас мунуутуур толору былааһы—ситэриилээх, сокуону таһаарар, сууттуур былаастары бүтүнүү—биир орган илтигиттэр бэйэни—регионнар Сэбиэттэрин хайаан да Үрдүкү Сэбиэттэртэн тутууда суох буолар иһин охсуһарга, аллараа турар Сэбиэттэри хам батты сатыарга күһэйэр. Сэбиэттэр арбаамыт мунуутуур былаастаныллара чончу мантан ситис-мүтүк тардыбыта, оройуон кээмэйдээх эгин-эгэлгэ республикалар үөскэбит биричинэлэрэ эмэ мантан. Маннык быһыга-майгыга Сэбиэттэр олохтоох бэйэ-

ни салайыныы дьигиэхэ органиринан, кинилэр баһылыар сирдэригэр-уоттарыгар олоһор дьон итириэстэрин этэччилэринэн уонна комүспэччилэринэн буолар кыахтара суох буолуоҕун буолбута.

Дээ итинэн бу быһыин Россияда сэбиэскэй былаас суох буолла. Дьиг иһигэр кинирдэххэ, В. Ельцин алтынны 26 күнүгэр хайымы-үйэ 1991 сыл күнүгүгэр оҥорбут буолуохтааһын оҥордо. Олох да иоруту былааһын органира буолбакка, дойдуга быһымы-майгы мэдэи түөрэгиттэринэн торуту суох оҥолуна. Сэбиэттэр иоруту кытары ситиннэра дуона суох этэ. Ол онугар мыааха ахтыллыбыт кинилэри солбууохтаах олохтоох бэйэни салайыныы органира олохтоох бюджеттар, нолуоктар уонна түһэниэр проблемалара политическай өөһөүүлүрдээрдэр ордук долгугар чончу дьоннорун чончу итириэстэрин дьигиэхэ көрдөрөччүлэринэн буоларга бары өртүнэн төртүтэхтэр.

Ол эрэри Сэбиэттэр системалары беруе биир соутуунан суох оҥорор кыаллыа диир көһөнмөһини буолуох этэ. Ол президент да берүгэ буоллун. Утарыы мүлчүрүйбөт. Эйэлэспэт оппозиция, баар иһитиниринлэртэн көрдөххө, алтыннытаагы хотторуутун сэтгэнийн 7 күнүгэр ситиһэргэ бэлэмнээр. Онуоха дьайыалары саһан үлэһэһингэ барыт олохтоох Сэбиэттэр, бастатан туран, Москва оройуоннарыһабылар, нонгүө сүрүнүөхтээхтэр.

Сергей ЧУАЕВ, «Известия».

АРЫЛЫ КУСТУК МАННА АРЫЛЛАР



Чурапчыга алмаас таһыны кырылыдыр завод аасыт сайын бэс ыйын 22 күнүгэр үөрүүлээхтик аһыллыбыта. Бу көмтөн тоһо да кылгас биримэ аастар, алмаас заводы бэйэтин тустаах үлэтин атын биир идэлээхтиригтэн харыс да хаалбанаа толорор. Быларыын алмааһы кырылааһын идэтин баһылаан кэлбит иччаттар быт хайымы-сах бэйэлэрин дьобурдарын сатабылланы ууран үлэтиллэр.

Адыһах сыллаагыта манна, Чурапчыга, алмааһы саха өбөлоро кырылааһы буолуохтара дьэбиттэра буоллар, буна, улаханнан итадыа өхөөн биири суох этибит. Олохлут төрдүтэн уларыһыта агардас мантан даһаны көстөр буолбат дуо? Этэргэ дылы, сорох-

Быбардыр учаастактар тэрилиннилэр

Чурапчы улууһун дьаһалтата РФ Государственной Думатыгар уонна Саха Республикатын Сокуону таһаарар Муһуһаар (Ил Түмүгэ) быбардыр мытыллаларынан «Саха Республикатын Сокуону таһаарар Муһуһаар (Ил Түмүгэ) быбардыр тустарынан» Балаһыанна 9-ус ыстатыйатыгар олоһуран, улууэ территориятыгар быбардыр учаастактары төрөйдө:

- Алабар нэһилиэгэ**
1. Чыаптаратаагы быбардыр учаастак.
 2. Толооннооҕу быбардыр учаастак.
 3. Болтоһотооҕу быбардыр учаастак.
 4. Кындаллаагы быбардыр учаастак.
 5. Мындавайытаагы быбардыр учаастак.
 6. Арыллаахтаагы быбардыр учаастак.
 7. Кытаанахтаагы быбардыр учаастак.
 8. Мугудайдаагы быбардыр учаастак.
 9. Одьулууннаагы быбардыр учаастак.
 10. «СПТУ» быбардыр учаастак.
 11. «Үрэх Күөрө» быбардыр учаастак.
 12. «Мырыла» быбардыр учаастак.
 13. «Хайыһах» быбардыр учаастак.
- Сылаһ нэһилиэгэ**
14. Уһун Күүлээһи быбардыр учаастак.
 15. Улахан Күүлээһи быбардыр учаастак.
 16. Түөһүтээһи быбардыр учаастак.
 17. Баротээһи быбардыр учаастак.
- Төлөй нэһилиэгэ**
18. «Төлөй Диригэ» быбардыр учаастак.
 19. Уруу Күүлээһи быбардыр учаастак.
 20. «Уорда» быбардыр учаастак.
- Хатымы нэһилиэгэ**
21. Хатымытаагы быбардыр учаастак.
 22. Туора Күүлээһи быбардыр учаастак.
 23. Хөһөһотооҕу быбардыр учаастак.
 24. «Малдьэх» быбардыр учаастак.
- Чакыр нэһилиэгэ**
25. Чакырдаагы быбардыр учаастак.
 26. Кини быбардыр учаастак.
 27. Чараһаагы быбардыр учаастак.
 28. «Интернат-оскуола» быбардыр учаастак.
 29. «Мурун Тыһыһыа» быбардыр учаастак.
 30. Куоһаһытаагы быбардыр учаастак.
 31. «Нуотара» быбардыр учаастак.



сороһор Тель-Авив Москутааһар тугаһылар.

— Алмаас заводы олохтоох нэһилиэгинэ олоһор дьаһаһар биллэр-көстөр үтүө сабыдыллаах, ону тэҥэ тыа сирин иччаттын билигин кэмэ үлэһэн хаачыһымыта эмэ туһуланар. Саха эдэр иччаттын промышленность саһа саһаатыгар сыһыарымынэлэр өртүгөр өсөө төһөһүн иһиһа — диир завод директоры Михаил Николаевич Макаров.

Чурапчытаагы алмааһы шарылыдыр завод агар-

дас бриллианты эра буолбакка, араас инструменнары эмэ онорор мантан иһинэ кылбит көмүһүнэн араас кыраһаллар онорор кэскиллээх былаһаһаһтар.

Т. КАРДАШЕВСКАЯ.
Синионтарга: завод сыхаһарыттан биирдэстиригэр; хаһаһтан Чурапчытаагы алмааһы кырылыдыр завод директоры М. И. Макаров уонна Ираиль «Падани» фирма представителэ Шауль Мессиндэти.

Автор фотога.

А. А. Захаровы
Чурапчы улууһун дьаһалтатын баһылытын бастагы солбууааччынан аһаһар туһунан

Саха Республикатын Президенин Ыйаада

Захаров Афанасий Афанасиевичи Чурапчы улууһун дьаһалтатын баһылытын бастагы солбууааччынан аһаһарга.

Саха Республикатын
Президенти
М. НИКОЛАЕВ.

Дьокууһун и
1993 сыл алтынны 20 күнэ.
№ 591.

Саха Республикатын Правительствота сэтгэнийн 7 күнүгүгэр бириэһинин өрөбүдүн, баскыһаһыһа түбэһэринэн, сэтгэнийн 8 күнүгэр, бэһиндэһинин, көһөрдө.

Учаастактардаабы быыбар комиссияларын тэрийэр туһунан УЛУУС ДЬААЛТАТЫН УУРААБА

Саха Республикатын Сокуону таһаарар Мунньабын (Нх Түмэн) быыбарын туһунан Балаһыанна 13-с ыстатыйатыгар олобуран, учаастактардаабы быыбар комиссияларын манык ахсаанынан уонна састаабынан быһаргатарга:

1. ЧЫАППАРАТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Ваншев Егор Петрович — «Чыаппара» табаарыстыба прораба, комиссия председатели.
2. Гоголев Гаврил Иннокентьевич — Алабар орто оскуолатын учуутала, председатели солбуйааччы.
3. Ваншева Сюзанна Егоровна — олохтоох дьаһалта специалиһа, комиссия секретара.
4. Ефремова Люция Михайловна — «Бахсы» эргин тэригитин товароведа, чилиэн.
5. Лыткина Дарин Ивановна — Алабар участковой балыһатын медсестрата, чилиэн.
6. Лыткин Константин Константинович — табаарыстыба рабочайа, чилиэн.
7. Новгородова Сардана Ларионовна — деткомбинат үлэһитэ, чилиэн.

2. ТОЛООННООБУ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Барашкова Жанна Федоровна — Бахсы ситэтэ суох орто оскуолатын учуутала, комиссия председатели.
2. Сокольников Марфа Власьевна — «Бахсы» табаарыстыба кадрга инспектора, председатели солбуйааччы.
3. Васильева Аграфена Егоровна — ситэтэ суох орто оскуола учуутала, комиссия секретара.
4. Местников Николай Николаевич — пенсионер, чилиэн.
5. Местников Семен Васильевич — табаарыстыба тутуааччыта, чилиэн.
6. Ноева Варвара Михайловна — продавец, чилиэн.
7. Оконешников Иван Игнатьевич — табаарыстыба рабочайа, чилиэн.

3. БОЛТОНГОТООБУ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Кронникова Мария Даниловна — социальной харалта улуустаагы управлениетын үлэһитэ, комиссия председатели.
2. Слепцов Семен Михайлович — Болтоно орто оскуолатын учуутала, председатели солбуйааччы.
3. Монастырева Матрена Ивановна — оскуола баһаатаһа, комиссия секретара.
4. Борисов Алексей Алексеевич — табаарыстыба рабочайа, чилиэн.
5. Монастырев Леонид Нюргустанович — мастарыскай сэбиэдиссэйа, чилиэн.
6. Назаров Егор Александрович — олохтоох дьаһалта землеустройтеһа, чилиэн.
7. Слепцова Галина Михайловна — табаарыстыба рабочайа, чилиэн.

4. КЫНДАЛЛААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Эверстов Прокопий Гаврильевич — Субуруускай аатынан табаарыстыба рабочайа, комиссия председатели.
2. Павлуцай Константин Дмитриевич — пенсионер, председатели солбуйааччы.
3. Мердосная Светлана Константиновна — оскуола-сад нитээччитин көмөлөөтчүтэ, секретарь.
4. Ефремов Александр Николаевич — табаарыстыба рабочайа, чилиэн.
5. Кривошапкина Христина Михайловна — оскуола-сад нитээччитэ, чилиэн.

5. МЫНДАБААНЫТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Егоров Назар Назарович — Айма орто оскуолатын учуутала, комиссия председатели.
2. Хастаева Зинаида Софроновна — үлэтэ суох, председатели солбуйааччы.
3. Шестакова Василиса Михайловна — олохтоох дьаһалта кассира, секретарь.
4. Абрамова Мария Харитоновна — детсад завхона, чилиэн.
5. Кожуров Николай Антонович — пенсионер, чилиэн.
6. Попова Зоя Егоровна — детсад нитээччитэ, чилиэн.
7. Лыткин Трофим Михайлович — табаарыстыба снабжениһа, чилиэн.
8. Попов Афанасий Васильевич — пенсионер, чилиэн.
9. Савина Ирина Николаевна — детсад нитээччитэ, чилиэн.

6. АРЫЛЛАХТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Беллев Конон Егорович — олохтоох дьаһалта специалиһа, комиссия председатели.
2. Андреев Иван Афанасьевич — Арыллаах орто

оскуолатын директора, председатели солбуйааччы.

3. Барашкова Анна Степановна — мадаһын сэбиэдиссэйа, секретарь.
4. Анитов Роман Семенович — детсад рабочайа, чилиэн.
5. Гореева Лена Валериевна — орто оскуола учуутала, чилиэн.
6. Попов Лука Луквич — сибээс уадын монтера, чилиэн.
7. Харитоновна Варвара Кононовна — «Арыллаах» табаарыстыба кадрга инспектора, чилиэн.

7. КЫТААНАХТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Леонтьева Матрена Семеновна — пенсионерка, комиссия председатели.
2. Лазарев Иван Михайлович — олохтоох дьаһалта землеустройтеһа, председатели солбуйааччы.
3. Лонгинов Петр Данилович — пенсионер, секретарь.
4. Захарова Матрена Николаевна — киннэммит библиотечнай система филиалын библиотекара, чилиэн.
5. Максимов Петр Федотович — бааһынай хаһаайыстыбатын чилиэнэ, чилиэн.
6. Парфенова Лидия Гаврильевна — детсад нитээччитэ, чилиэн.
7. Смирников Николай Федорович — Кытаанах орто оскуолатын учуутала, чилиэн.

8. МУГУДАЙДААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Терютина Марианна Михайловна — сылгы заводун профкомун председатели, комиссия председатели.
2. Лаврентьев Владимир Михайлович — сельскэй Культура дьэтин директора, председатели солбуйааччы.
3. Оконешникова Любовь Софроновна — олохтоох дьаһалта бухгалтера, секретарь.
4. Захаров Иван Степанович — Мугудай орто оскуолатын тренера, чилиэн.
5. Захарова Анастасия Николаевна — оскуола директорун нитэр үлэһэ солбуйааччы, чилиэн.
6. Драгунова Саргылана Семеновна — Чурапчытаабы дьовус тутар предприятие инженерэ, чилиэн.
7. Дьячковская Евдокия Федоровна — дьаһалта-сад нитээччитэ, чилиэн.
8. Коротких Сергей Владимирович — орто оскуола тех-үлэһитэ, чилиэн.
9. Терютина Мария Алексеевна — Мугудай участковой балыһатын враба, чилиэн.

9. ОДЬУЛУУННААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Колесов Гаврил Семенович — олохтоох дьаһалта баһылытын солбуйааччы, комиссия председатели.
2. Матвеев Константин Егорович — пенсионер, председатели солбуйааччы.
3. Окоронина Евдокия Егоровна — олохтоох дьаһалта специалиһа, секретарь.
4. Боякинова Лариса Егоровна — Одьулуун орто оскуолатын секретарь-машинистката, чилиэн.
5. Дыдаев Данил Дмитриевич — участковой балыһа завхона, чилиэн.
6. Дюдоров Семен Дмитриевич — 13 N-дээх СПТУ маастара, чилиэн.
7. Камитова Кима Егоровна — детсад нитээччитэ, чилиэн.
8. Парфенов Иван Николаевич — «Комплекса» бааһынай хаһаайыстыба чилиэнэ, чилиэн.
9. Тюменцева Антонина Николаевна — промтоварнай мадаһын продавеһа, чилиэн.

10. СПТУ-ТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Тобохов Семен Владимирович — СПТУ преподаватели, комиссия председатели.
2. Ноговицын Михаил Степанович — СПТУ преподаватели, председатели солбуйааччы.
3. Порохова Аграфена Львовна — СПТУ маастара, секретарь.
4. Пестерев Александр Александрович — СПТУ шофера, чилиэн.
5. Старостина Иорбина Петровна — СПТУ тех-үлэһитэ, чилиэн.

11. УРЭХ КҮӨРЭТЭЭБИ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Егорова Полина Ивановна — Урэх Күөра начальнай оскуолатын учуутала, комиссия председатели.

2. Навитоновна Тамара Тихоновна — «Хонду» бааһынай хаһаайыстыба чилиэнэ, председатели солбуйааччы.

3. Капитоновна Гел Егоровна — дьаһалта-сад нитээччитэ, секретарь.
4. Григорьев Петр Петрович — «Хонду» бааһынай хаһаайыстыба чилиэнэ, чилиэн.
5. Лавров Яков Яковлевич — «Хонду» бааһынай хаһаайыстыба чилиэнэ, чилиэн.

12. МЫРЫЛАТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Петров Дмитрий Дмитриевич II — үлэтэ суох, комиссия председатели.
2. Махаров Алексей Ермаевич — «Тумсүү» бааһынай хаһаайыстыба салыйааччыта, председатели солбуйааччы.
3. Дьячковский Александр Николаевич — табаарыстыба экономиһа, секретарь.
4. Аржанов Александр Николаевич — табаарыстыба механига, чилиэн.
5. Брыгаева Таисия Титовна — Соловьев орто оскуолатын секретарь-машинистката, чилиэн.
6. Сибирянова Элеонора Николаевна — детсад завхона, чилиэн.
7. Хомподов Леонид Васильевич — «Чокчонго» бааһынай хаһаайыстыба чилиэнэ, чилиэн.

13. ХАХЫНАХТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Семенов Валерий Иннокентьевич — учаастак дьаһалтатын специалиһа, комиссия председатели.
2. Свицев Михаил Афанасьевич — пенсионер, председатели солбуйааччы.
3. Ефимова Александра Петровна — ситэтэ суох орто оскуола сэбиэдиссэйа, секретарь.
4. Егоров Василий Назарович — бааһынай хаһаайыстыба чилиэнэ, чилиэн.
5. Охлопков Степан Степанович — бааһынай хаһаайыстыба чилиэнэ, чилиэн.

14. УЬУН КҮӨЛЛЭЭБИ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Ваншев Борис Пахомович — пенсионер, комиссия председатели.
2. Дьячковский Михаил Владимирович — Сылаг орто оскуолатын учуутала, председатели солбуйааччы.
3. Макарова Лидия Константиновна — детсад нитээччитэ, секретарь.
4. Иванов Иван Дмитриевич — пенсионер, чилиэн.
5. Коркина Анастасия Дмитриевна — участковой балыһа үлэһитэ, чилиэн.
6. Мальцева Зоя Яновна — детсад үлэһитэ, чилиэн.
7. Макарова Анастасия Васильевна — детсад нитээччитэ, чилиэн.
8. Монастырева Ольга Петровна — сельпо председатели, чилиэн.
9. Свицева Остябрина Михайловна — киннэммит библиотечнай система филиалын библиотекара, чилиэн.

15. УЛАХАН КҮӨЛЛЭЭБИ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Трофимова Вера Ивановна — олохтоох дьаһалта специалиһа, комиссия председатели.
2. Махаров Егор Егорович II — бааһынай хаһаайыстыбатын чилиэнэ, председатели солбуйааччы.
3. Макарова Вера Егоровна — оскуола-сад директора, секретарь.
4. Платонов Василий Николаевич — тутуааччы, чилиэн.
5. Трофимов Федор Павлович — кудууп сэбиэдиссэйа, чилиэн.

16. ТҮӨНЭТЭЭБИ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Черных Марина Михайловна — фельдшерскэй акушерскай пуун сэбиэдиссэйа, комиссия председатели.
2. Коркин Кузьма Петрович — пенсионер, председатели солбуйааччы.
3. Федорова Любовь Алексеевна — учуутал, секретарь.
4. Беллев Иван Иванович — бааһынай хаһаайыстыбатын чилиэнэ, чилиэн.
5. Местникова Прасковья Гаврильевна — детсад нитээччитэ, чилиэн.

Учаастактардаабы быыбар комиссияларын тэрийэр туһунан

17. БЭРЭТЭЭБИ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Родиг Александр Дмитриевич—олохтоох дьаһалта специалиһа, комиссия председатели.
2. Сивцева Наталья Давыдовна—дьаһаайката, председатели солбуйааччы.
3. Сивцева Мария Андреевна—кулууп сэбиэдиссэйа, секретарь.
4. Аммосов Семен Михайлович—бааһынай хаһаайыстыбатын чилиэн, чилиэн.
5. Чепалов Николай Петрович—рабочай, чилиэн.

18. ТӨЛӨЙ ДИРИГИНЭЭБИ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Абрамов Владимир Николаевич—Талой орто оскуолатын учуутала, комиссия председатели.
2. Сивцев Егор Самсонович—сылгыһыт, председатели солбуйааччы.
3. Максимова Ульяна Игнатьевна—детсад сэбиэдиссэйа, секретарь.
4. Гуляева Надежда Константиновна—кулууп уус-уран салайааччыта, чилиэн.
5. Крюков Николай Николаевич—Агропроммерго электригэ, чилиэн.

19. УРУҢ КУӨЛЛЭЭБИ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Тарасов Петр Павлович—табаарыстыба экономика, комиссия председатели.
2. Струникова Раиса Иосифовна—Хадаар орто оскуолатын учуутала, председатели солбуйааччы.
3. Дьачковская Евдокия Васильевна—детсад үлэһитэ, секретарь.
4. Адамов Дмитрий Константинович—табаарыстыба рабочайа, чилиэн.
5. Адамова Людмила Николаевна—табаарыстыба кадрга инспектора, чилиэн.
6. Елисеев Петр Дмитриевич—табаарыстыба рабочайа, чилиэн.
7. Елисеева Татьяна Ильинична—фельдшерской акушерской пуун үлэһитэ, чилиэн.

20. УОРБАТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Сергеев Александр Петрович—олохтоох дьаһалта баһылыгы солбуйааччы, комиссия председатели.
2. Лукина Лариса Павловна—детсад итээччитэ, председатели солбуйааччы.
3. Дюдоров Петр Иванович—табаарыстыба рабочайа, секретарь.
4. Карпов Николай Николаевич—табаарыстыба рабочайа, чилиэн.
5. Харитонова Анна Васильевна—пенсиярига, чилиэн.

21. ХАТЫЛЫТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Пудов Павел Васильевич—үлэтэ суох, комиссия председатели.
2. Аржанов Марк Николаевич—табаарыстыба экономика, председатели солбуйааччы.
3. Лебедева Вера Михайловна—дьаһаайката, секретарь.
4. Дьячковская Мотрена Николаевна—Хатылы орто оскуолатын учуутала, чилиэн.
5. Корнилова Полина Семеновна—Хатылы орто оскуолатын учуутала, чилиэн.
6. Федорова Варвара Дмитриевна—үлэтэ суох, чилиэн.
7. Чичигинаров Григорий Константинович—табаарыстыба рабочайа, чилиэн.

22. ТУОРА КУӨЛЛЭЭБИ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Осипов Николай Константинович—пенсиярига, комиссия председатели.
2. Илларионов Дмитрий Андреевич—Хайахсыт орто оскуолатын директору үөрэх чааһыгар солбуйааччы, председатели солбуйааччы.
3. Кузьмина Клара Васильевна—үлэтэ суох, секретарь.
4. Митина Мария Гаврильевна—оскуола интернаттын сэбиэдиссэйа, чилиэн.
5. Понсева Мария Константиновна—сбербанк филиалын оператора, чилиэн.
6. Романов Петр Петрович—олохтоох дьаһалтаа быһачат тэрийээччитэ, чилиэн.
7. Филиппов Александр Васильевич—олохтоох дьаһалта дьаһуот, коммунальной хаһаайыстыбатын электригэ.

23. ХОПТОБОТООБУ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Попов Илья Ильич—«Кийбэ» бааһынай хаһаайыстыба салайааччыта, комиссия председатели.
2. Зорина Римма Капитоновна—сельской Культура дьютини директора, председатели солбуйааччы.
3. Кожурова Евдокия Григорьевна—«Олуу» табаарыстыба кассира, секретарь.
4. Алексеев Алексей Алексеевич—Дирингизэби участкай баһылыга захочо, чилиэн.
5. Луковцев Петр Михайлович—олохтоох дьаһалта шофера, чилиэн.
6. Кобыяков Иван Иванович—Диринг сельпотун рабочайа, чилиэн.
7. Наумов Иван Семенович—Диринг орто оскуолатын физруга, чилиэн.
8. Нестеров Семен Николаевич—«Хоптобо» табаарыстыба биригэдиһирэ, чилиэн.
9. Поселская Лидия Афанасьевна—детсад итээччитэ, чилиэн.

24. МЭЛДЬЭХСИТЭЭБИ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Коржин Ион Петрович—Мэлдьэхси оскуолатын директора, комиссия председатели.
2. Поселский Константин Афанасьевич—дьаһалта дьаһуот, коммунальной хаһаайыстыбатын начальнига, председатели солбуйааччы.
3. Федосеева Диана Петровна—дыахтар комитетын председатели, секретарь.
4. Попова Мария Гаврильевна—сельской Культура дьютини уус-уран салайааччыта, чилиэн.
5. Попова Софья Ильинична—фельдшерской акушерской пуун фельдшера, чилиэн.

25. ЧАКЫРДААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Васильева Пелагея Ивановна—информат библиотечнай система филиалын сэбиэдиссэйа, комиссия председатели.
2. Флегонтов Егор Алексеевич—Чакыр орто оскуолатын директора, председатели солбуйааччы.
3. Маркова Матрена Ивановна—Эрилик Эриетини аатынан колхоз кадрга инспектора, секретарь.
4. Ануфриев Афанасий Афанасьевич—сельской Культура дьютини директора, чилиэн.
5. Еремеева Вера Семеновна—дьаһаайката-сад итээччитэ, чилиэн.
6. Кириллина Мотрена Петровна—олохтоох дьаһалта бухгалтера, чилиэн.
7. Титов Василий Гаврильевич—пенсиярига, чилиэн.

26. КИИҢ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Кузьмин Василий Васильевич—культура улууставы, управлениетын хаһаайыстыбаннай чааһын начальнига, комиссия председатели.
2. Новгородов Иван Егорович—улуус үлэтэ управлениетын начальнига, председатели солбуйааччы.
3. Дыдаева Марианна Иннокентьевна—Чурапчы маһнайгы сүһүөх оскуолатын учуутала, секретарь.
4. Андреева Татьяна Васильевна—Чурапчы инкис сүһүөх оскуолатын учуутала, чилиэн.
5. Барадинова Марфа Егоровна—«Бахсы» эргин предприятиетын кылаабынай бухгалтера, чилиэн.
6. Васильева Татьяна Григорьевна—«Каспий» деткомбинат итээччитэ, чилиэн.
7. Батарина Оксана Федоровна—«Аргыс» национальной страховой компании Чурапчытаабы филиалын инспектора, чилиэн.
8. Борисова Медора Спиридоновна—сбербанк старшай контролера, чилиэн.
9. Ефремова Валентина Константиновна—«Юбилейнай» маһаһыт сэбиэдиссэйа, чилиэн.
10. Иванов Василий Егорович—Агропроммерго электригэ, чилиэн.
11. Федотова Парасковья Ивановна—культура улуустаабы управлениетын киномаһаһыт, чилиэн.

27. ЧАРАҢНААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Гуляев Петр Михайлович—дьаһуот, коммунальной хаһаайыстыба производственай холбоһугун үлэһитэ, комиссия председатели.
2. Ходожанов Николай Михайлович—дьаһуот, коммунальной хаһаайыстыба производственай холбоһугун иһаһирэ, председатели солбуйааччы.
3. Попова Мария Николаевна—Чурапчы маһнайгы сүһүөх оскуолатын учуутала, секретарь.
4. Дьячковская Антонина Дмитриевна—«Чаран» Культура дьютини методһа, чилиэн.

5. Максимов Владимир Семенович—энергосеть монтера, чилиэн.

6. Окочешникова Мария Петровна—сансид-станция фельдшера, чилиэн.
7. Поганова Мария Ефремовна—дьаһаайката, чилиэн.
8. Постников Константин Дмитриевич—дьаһуот, коммунальной хаһаайыстыба производственай холбоһугун рабочайа, чилиэн.
9. Санжеева Евдокия Григорьевна—предприниматель, чилиэн.
10. Старосина Людмила Николаевна—пароднай суут секретара, чилиэн.
11. Толстоухова Мария Дмитриевна—«Мичел» детсад итээччитэ, чилиэн.

28. ИНТЕРНАТ-ОСКУОЛАТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Дьячковская Иван Иванович—Чурапчытаабы республиканской спортивнай орто интернат-оскуола учуутала, комиссия председатели.
2. Кривошадкин Алексей Михайлович—пенсиярига, председатели солбуйааччы.
3. Дьячковская Матрена Дмитриевна—спортивнай орто интернат-оскуола учуутала, секретарь.
4. Васильева Жанна Иннокентьевна—спортивнай орто интернат-оскуола делопроизводителя, чилиэн.
5. Григорьев Дмитрий Валерьевич—спортивнай орто интернат-оскуола шофера, чилиэн.
6. Попов Иван Васильевич—спортивнай орто интернат-оскуола захочо, чилиэн.
7. Спиридонова Евдокия Филипповна—спортивнай орто интернат-оскуола учуутала, чилиэн.

29. МУРУҢ ТЫЫМНЫТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Григорьева Елена Иннокентьевна—маһы таһастыр комбинат кассира, комиссия председатели.
2. Монастырев Гурий Гурьевич—маһы таһастыр комбинат маһаһыт, председатели солбуйааччы.
3. Сивцев Семен Михайлович—маһы таһастыр комбинат экономика, секретарь.
4. Владимировна Мария Алексеевна—дьаһаайката, чилиэн.
5. Катанова Валентина Константиновна—«1 талык» детсад үлэһитэ, чилиэн.
6. Попов Степан Васильевич—улуус дьаһалтын специалиһа, чилиэн.
7. Романова Мария Викторовна—маһы таһастыр комбинат үлэһитэ, чилиэн.

30. КУОБАЛЫТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Аржанов Николай Афанасьевич—Агропромстрой МПМК профвамуун председатели, комиссия председатели.
2. Никонов Семен Александрович—Агропромстрой МПМК экономика, председатели солбуйааччы.
3. Попова Екатерина Ефимовна—«Тулуунчаан» детсад үлэһитэ, секретарь.
4. Адамов Гавриил Иннокентьевич—«Сельстрой» ПМК начальнига, чилиэн.
5. Захаров Дмитрий Дмитриевич—«Маарыччаан» ычат общественной тэриэлтэти салайааччыта, чилиэн.
6. Иустинова Альбина Степановна—Чурапчы үһүс сүһүөх оскуолатын учуутала, чилиэн.
7. Окочешников Николай Васильевич—Агропроммерго начальнига, чилиэн.
8. Окочешникова Татьяна Николаевна—лесхоз үлэһитэ, чилиэн.
9. Чичигинаров Спартак Николаевич—пенсиярига, чилиэн.

31. НУОТАРАТААБЫ БЫЫБАРДЫЫР УЧААСТАК

1. Аммосов Иннокентий Николаевич—Чурапчытаабы дьаһуот тутар предприятие начальнига, комиссия председатели.
2. Дорофеев Дмитрий Антонович—Нуотара участкаһын старшайа, председатели солбуйааччы.
3. Толстоухова Лидия Николаевна—Чурапчытаабы дьаһуот тутар тэриэлтэ кадрга инспектора, секретарь.
4. Обутов Василий Григорьевич—Нуотара участкаһын тракторһа, чилиэн.
5. Павлова Надежда Ивановна—продавец, чилиэн.

И. СИВЦЕВ,
оройуос дьаһалтатын баһылыга.

Чурапчы улуунуттан 9 №-дээх Илин-Хагаластаабы быбардыр уокурук комиссиятын чилиэннэрэ

- Алексеев Афанасий Афанасьевич—1959 с. төрүүх, үлэ уонна үлэни хааччыыа киини начальнига.
- Петрова Ирина Николаевна—1952 с. төрүүх, «Кунэй» коллективнай предриятие технолога.
- Тимофеев Федор Афанасьевич—1952 с. төрүүх, «Агропромстрой» МПМК-тын кадрга отделын инспектора.
- Яковлева Анна Ивановна—1949 с. төрүүх, норуот үөрөдиритин управлениетын методист-инспектора.

- Романов Афанасий Петрович—1954 сыллаах төрүүх, улуус дьаалататын социальнай номуускалга уонна үлэни управлениетын начальнига, үрдүк үөрэхтээх, комиссия председателэ.
- Комиссия чилиэннэрэ: **Варламова Варвара Петровна**—1953 сыллаах төрүүх, улуус статистикара управлениетын экономинна.
- Дегтарев Иван Константинович**—1935 сыллаах төрүүх, пенсионер.
- Захарова Галина Васильевна**—1954 сыллаах төрүүх, улуус дьаалататын пенсионнай отделын сүрүннүүр специалистна.
- Карпова Ирина Гаврильевна**—1954 сыллаах төрүүх, Чурапчытаабы ул-потребсоюз технолога.
- Иванова Наталья Васильевна**—1958 сыллаах төрүүх, улуус дьаалататын правовой отделын начальнига.
- Никитин Иван Андреевич**—1936 сыллаах төрүүх, Чурапчы ситэтэ суох орто оскуолатын учуутала.
- Пермяков Афанасий Иванович**—1935 сыллаах төрүүх, оройуоннаабы киин балыына отделениетын сөбүдүссөйө.
- Посельская Василия Федоровна**—1950 сыллаах төрүүх, улуус ик дьаалаттарга отделын начальнига, коллективнай предриятие технолог.
- Саввин Роман Максимович**—1920 сыллаах төрүүх, пенсионер.
- Шеломова Агафия Тимофеевна**—1955 сыллаах төрүүх, федеральнай почтовой сибээс почтаны таһыга отделын оператора.

Ил-Түмэн Үөһээни палататын быбарыгар Чурапчытаабы 33 №-дээх уокуруктаабы быбар комиссиятын састааба

- Алексеевич Москвада баран өр буолан кэлбитэ. Күнүс, өрбүл күн эбитэ дуу, өйдөөбүтүм, Роман Кулаковскай уолун Генааны уонна миниги хобугар аныран киллэрбитэ (Гена улахан уол этэ, 17—18 саастаах быһыылаада, иккис ступенига үөрэнэр). Дьааһыктан улахан баары сап-сапа, кыраһыабай ойуудаах «чабачах» пионерскай барабааны олутан таһарбыта.
- Дээ, оҕолоор, бу Москвадан аҕаллым, мин үчүгэйдик охсор эбитий? Таатта уола дуу, Чурапчы уола дуу? Маны биир кыайбыктыт оройуонун пионерскай этэрээтэ ылыахтаах. Чэ, хайа оройуон кыайарын көрүөхтүт Бастаан Чурапчы оройуона охсоһун, онтон Таатта охсуо»,—дигэн баран мнэхэ барабаан балтын моонньу бар кэтэрдэн, палочкаларын илинбэр туттаран кэбистэ. Мин соһуйан симиэттэн хаалдым, кыратык бытааннык охсон бардым. Кууска-кууска! Түргэниик-турганни! Саҥара-саҥара оҕус! Музыкатынан — музыкатынан! — дигэмэхтээтэ. Мин күүһүрдэн, түргэтэтэн бардым: «Тук! Тугу-тук! Тук! Тугу-тук, тук! Тугу-тук! Тугу-тук! Тугу-тук!».
- Онтон Гена ылан охсу-бута: «Бей, бара-бан! Бей, бара-бан! Бей, бара-бан! Бара-бан! Бара-бан!». Палочкаларын аргытар-аргыта охсу-бута. Гена ылабыта, оһон барабаан Таатта пионерскай этэрээтигэр бардаа дигэ.

Эбэрдэлиибит

(Салгыыта, Иинни 2-с стр. көр).

Итэстыыр биир дойдулаахпытан, коллегаларым ЯКОВЛЕВ Гаврил Михайлович «РФ үөрөхтөөһүннү туйгуна» ааты, Россия «Учуутал-93» конкурс кыһа көмүс аныаһы ылан кыайыылаабын тахсыбытынан ис сүрэхпиттэн эбэрдэлиибит. Эйнэхэ барарабыт айымнылаах үлэбэр ситиһини, эһиги дьэ эргэ-танга дьолу сөрүүнү.

Кытаанах орто оскуолатын уонна Кытаанахтаабы «Ньургуйаана» дьааһыла-сад коллективтара,

Х х х
Күндү итэстыыр күтүөспүт ИВАНОВ Иван Игоровичы 50 сааһын туолбутунан истинник эбэрдэлиибит. Оҕолорун, дьоннорун барыбыт үөрүүбүтүгэр кырдыары, ылдыары билбиксэр, дьоллоох-соруулаах үбү олохторугор баарабыт.

Карповтар, Ноеттар, Селецовалар, Флегонтовтар.

Х х х
Күндү итэстыыр, аба-бытын, эбэбитин, эбэбитин Мария Андреевна уонна Федор Федорович БАТАРИННАРЫ ыл буолбуттара 40 сыла туолуунан истинник, истинник эбэрдэлиибит. Баарабыт күндү дьоммутугар кытаанах доруобу-йаны, кырдыары бичим-мэт үбүн үбүни. Үтүө сүбэбит, уураабат кы-намыгыты иһин барба махтад тылларын этэбит.

Оҕолоргут, кийинтэргит, күтүөккүт, сивинэргит.

Саха Республикатын Правительствотын уураа-бынан электрическай энергияны туһаныы иһин төлөбүр тыа сирин нэһи-лииннээтигэр 1 квт. ч. 2 солк. буола. Оһон, улуус олохтоохторо, сэт-тиннэ 15 күнүгэр дьэри урукку тарбынан до-лоһк. Ити болдьох кэ-нииттэн 1 квт. ч. 2-лин солк. ирдэниэрэ дьэ э-рэтэбит.

Энергодэдэр.

Иһэн баран хобугар иһи-рэн хаалара, оһно суруй-ара, ааҕара. Кыһыл чэр-ниллэнэн ыл-ыраас, чуол-кай буочарынан сэмэ су-руйбут хобооннорун, кэл-сэһиһири хараларын (чер-новистарын) ампаарга та-һааран дьааһыкка быраба-ра. Мин оһору ылан оһон манан аарарым, үксүн кыһайан өйдөөбөт этим. Ньуууска биниги ампаар-га утууарбыт.

Ииннэхэ оһорор дьэсти-гэр ким даһаны аһаан-ми-нээн сылдыбат курдук, арай быраата дуу, убайа дуу Иван Селецов дьээн орто угуохтаах, кыһыл-манан аһэр кийи уонна Мария дьээн кыра буолан баран буула курдук, ма-иған төгүрүк сирэйдээх балта кыһэ элэс курдук кэлэн бараллара, куоракка үөрэнэр быһыылаахтара.

Саас аһын Платон Алексеевич өрүс арыы-тыгар кинирэн куестуура-хаастыыра, биир сар-сыарда эрдэ биниги уту-ва сыттаһытына, хас да күһү, биир хаһы бул-таан аҕалан, күлэ-күлэ мин хоонньу бар укпуга. Оһно сөччө соһуйбата-дым, хата, үөрэн, ку-сугары, хаһы кууспаа-лаабытым, «чээн, чээн» бөгөнү түһэрбисини өй-дүүбүн.

УҔУС ТҮБЭЛТЭ
1927 с 3-с кылааска үөрэнэ сылдаан пионерга киирбитим. Биниги, саха оҕолорун, этэрээпит М. К. Алексеев, оһтон нуутча-лар этэрээттэрэ И. Я. Строд ааттарынан эһилэр. Октябрьскай уулуссага (билигин Ленин проспекта) Биир ардахтаах сар-

Оҕо сааһым умнубатах кийитэ

2 №-дээх маһаһыт буол-бут улахан таас дьэстэ мустарбыт, оһно оһоньуур-бут, хаһыт таһаарарбыт, тугу эрэ үөрэтэллэрэ. Этэрээпит баһаатаһа сулу-стаах будежонка бөргөһө-лөөх, саллаат сиппэллөөх Сыкунов дьээн комсомолец, Биирдэ хаһык эрэ быраа-һыһаһыа Платон Алексеевич кэлбитэ. Пионер-лар тустарынан элбэри кэһсэбитэ. Стройга тур-дахпытна мнэхэ хараны хайы түһөт билбитэ, мичээрдибитэ, төбөтүн кэһсэ ыһаарбыта, мин сирбим нулаахтыан иһийбитэ. Оһно этэрээ-питигэр аһаан, барабаан, торн бэлэхтээбитэ. Үөрүү бөҕө буолбута. Ким даһа-ны барабааны сатаан ох-субат, торну сатаан тыа-һаппат эһилэб. Хас да хо-нон баран театртан музы-каннар кэлэн үөрөһөһөт-тө.

ТӨРДҮС ТҮБЭЛТЭ
3-с кылааска үөрэнэр-бэр куорат олоһун дьаһа-һын билэн барбытым. Са-һаһык Катринис оһус чу-чураан дьахтар этэ, уба-һык суоһар һаһаа мөһөрө-этэрэ, кырыһыра даһаны. Сарсыарда эрдэ туруоран сылабаарлары оргуттара-ра Хоһуу Ньукуолатын таһараһын дьэстиг таһыт-тан кур бөс туораһын куу-луһан суган-соһон аһа-ларын (оһчолорго билиһик-ти автоокал турар сирэ, Малковскай, Лермонтов уулуссалара бөс чагда этэ). Биир ардахтаах сар-

сыарда кууллаах бөс ту-ораһын кыайыкка сыла-һан, олбуор калиткатын аһын туорай хаһаһы-кыттан иһэни оһтон тү-сүтүм (бөс кур туораһа ардахха иһийбэр, чи-иһиһ, кырыһы). Иһн эрэ кэлэн күүстөөх иһиһиһэн холбуттан өрө тардан ту-руорбута. Саһаһым буол-лаһа дуу дьээн сүрдээһин куттаммытым, хата, Пла-тон Алексеевич турар эбит:

—Хайа, туоххун оһө-дүн, туугу ылдыарый?
—дигэн ыйытар.
—Суох,— дьэбитим — иһи хаһаһыттан иһи-һиһи.
—Бу тугу сөһтүн? Кы-һык көмүс кылааты бул-дун дуу...—дигэн мичээр-дээбитэ.
—Суох, бөс туораһтара — шпикалар,— дьэтим. Иһини толкуйдуурдуу ол-бу дьээн көрүтэлээтэ.
—Хантан хоһуйдуһ, туохха мадалаахтарыһ?
—Ньукуола таһыттан, оһно туораһ элбөх, сыла-баарлары түргэниһк ор-гутааллар, үчүгэйдик умайа-лар, сымалалаах буолан-нар,— дьэбитим.

—Да, сымалалаах, сь-малалаах... — дигэн дьэ-ни куулбуу чэһчэһи баһа-һык тутан кууһуна аһын таһыгар илдээн быраһы-та, оһтон дьэстигэр киир-битэ.
Оһ кэһиһтэн көрүстэр эрэ: «Сымалалаах дуу? Сымалалаах дуу?..» — диг-диг мичээрдиги мичээрдиги.

АЛТЫС ТҮБЭЛТЭ
Бу сырыһа Платон

төбөтүн иһэриһэн аһара **БЭҔИС ТҮБЭЛТЭ**
Платон Алексеевич биир кэһиһэ үлэтиһтан кэлэн хо-һугар аһаан иһэн саһы бар иһитин ууран баран: «Кэл, миниги батэс», — дьэбитэ. Мин саһата суох муодаргыһы-муодаргыһы ба-һыһытым, хоһугар киирэн аһыгар турбүтүм.

Хоһун иһигэр таастаах ыһаантарга баһаан элбөх эһин араас иһиһгэлэр кэ-чигирэһэн тураллара, ос-туолун үрдүгэр кумааһы-лар талгыһа сыталлара, араас суруйар тэбэриһ-нэр бааллара Баргыһа-һык ууран, сонун устан баран, сивиттэн биир үрүн көмүс манньаһы ы-лан мнэхэ ууһмуга:
—Мэ, ыл! Тугу сөһү-лүүргү иһыһаһ,— дьэтэ.
—Иһи туғуй?— дьээн би-лэр эрэһи ыйыһыһыт.
—Полтинник, Харчы-ыл! Сымалата суох, ыраас,— дигэн мичээр-дээбитэ.
—Кэһис, ылһаһын, са-һаһым мөһүө, куттана-һын,— кэһиһиһиһи чина-рийбитим.
—Төһө мөһүөй, мин биирбим дьэ.
—Урут дьэһ Роман биирбит харчытын был-дыһан ылбыта уонна...
—Оһ! Кэһиһ да кэһи эһиһини, чэ, кэһис, оһчө-рө бөһэм туғу эмэ... — дьээн баран харчытын сив-бигэр төттөрү уктан кэ-һиспитэ. Мин орғуһи тах-сан барбытым.

ПЕТР ПАРФЕНОВ.
(Бүтүүтэ бэчээттэһэ).

СУТҮҔҮТЭР
Уопсай корунэ манган, төбөтүгэр кугаһтаах, сир-рэйэ манган ураһыһык-таах, кыра муостаах ты-һа тыһаһаас уонна кугас эриһн, сөһуор (муһа суох), аттаһытаах оһус тыһаһаас сүттүлэр. Вил-биттэр, көрбүттэр маһыа-ба 21-260 телефонна биллэрини.

СУӨҔҮ БААР
Кугас ала оһус бороо-су баар. Ким сүтүгтөөх

Чурапчы с., Колхознай уул, 2-төн ыһык. Тел. 21-778.

АТЫҔЫЛЫҔЫТ
Саһа ЗИД-131 автома-шинаны. Аадырыһым. Эриһик Эриһтин уул, 9 эбэтэр Ярославскай уул, 31 «а» (кэһиһ 8 чаастан).

Хаһыат аһыһыһы кү-өһэрэ 6 дь. сэттиһы 11 күнүгэр, чэһиһэргэ, тах-сыһа.

«Саргылаана» чаһиһиһиһи предриятие **«САРГЫЛААНА»**
дигэн маһаһыһа «Сахавнешторг» компания «Иһин» маһаһыһыһи кытта бииргэ үлэти саһаһыһын биллэрэр уонна улуус өлөхтөө-торун бөһэтин маһаһыһаһтар ыһыгар.

КЭЛИҔ, КӨРҮҔ, АТЫҔЫЛАҔЫҔ!
Биниги сыһаһаларыһ чэһчэһилэр. Аһыһыһа госкомпания аһалар таһаар-дара, оһу тэһэ Аҕа дойдуга оһоһуулу-бут таһаардар бааллар. Маһаһыһа аадырыһа: Чурапчы с., Корһин уул 50. Үлэһиһиһ кэмэ: 10—19 чч. Эбэтэ: 12—14 чч. Өрөбүлэ—банидэһиһык.

Таһыһы кыһиһим, кэһиһим, иһэбит, эбө-бит, аймаһыһы **МАКАРОВА**
Евдоһия Максимовна үһүнүн ыһаһаһыһы маһаһыһа өлбүтүн бары билэр дьонноругар, та-һаһыһтарыгар, дьирин-ник курутуһаан туран, иһиһиһиһаһиһит.

Иһэтэ, кэргэһэ, оһө-лөрө, кийинтэһэ, кү-түөттэһэ, сивинэһэ, балта Макарова Клара Васильевна.

Редакторы солбуйааччы **М. Н. СИДОРОВА.**
НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапчы, ул. Карла Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор—21-332, отделы—21-265, общий—21-505.

Учредители (соучредители) газеты — Редакция, Администрация улуса, Национальная издательско-полиграфическая компания «Сахаволирафиндизит». Автордар санналары кытта редакция санаата биир буолуһуһун сөһ Газета издаётся на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам. Индекс газеты: 54907. Объем — 1 усл. печ. лист. Тираж — 3339.

Зарегистрирована Саха (Якутской) региональной инспекцией по защите свободы печати и массо-вой информации.